


Baebele ya bana
E tlesa

Go sa utlwing ga
batho



E kwetse ke: Edward Hughes
E bontsitshwe ke: Byron Unger; Lazarus;
Alastair Paterson

E lomagantswe ke: M. Maillot; Tammy S.
E phetotswe: Sherack Nkandu Mathebula

E ntshitswe ke: Bible for Children
www.M1914.org

BFC
PO Box 3
Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada


©2021 Bible for Children, Inc.

Letlelelo: O na le tshwanelo ya go lebelela kgotsa go kwala polelo e,
fela ga o sa e rekisi.



Modimo o dirile dilo tsothle!
Fa Modimo a dira motho wa ntlha,
Atame, o phetse mo tshimong ya
etene le mosadi wa gagwe, Eve. Ba
ne ba itumetse thata
abe a obamela Modimo.
Letsatsi le
lengwe ...





Noga ya botsa
mosadi ya re,
Aruri Modimo o
buile wa re, Lo se
ka lwa ja ditlhare
dipe tsa tshimo?
Kefa mosadi
araba noga a re
Go tilwe, re je
maungo a ditlhare
tsa tshimo.





Fela Modimo o buile ka ga maungo a setlhare se se fagare ga tshimo wa re; Lo se ka lwa ja le e seng go a ama, e se re gongwe lwa swa. Mme noga ya raya mosadi ya re: Nnyaya, ga lo kitla lo swa. Lo tshwana le Modimo Eve o ne a batla leungo lwa setlhare. A utlwela noga a ja leungo.



Mosadi a tlhoka go utlwelela
Modimo, a naya le monna wa
gagwe yo o neng a a nna nae,
mme le ene a ja. Monna ene
o ne a tshwanetse
go gana.





Monna le mosadi baleofa, ba lemoga gore ga
ba a tswala; ba rokaganya matlhare a mofeie,
ba itirela ditswalo. Ba iphitlhela Modimo.



Jaanong ya re ba utlwa mokgwasa
wa Modimo o sepela mo tshimong go
le phefo ya mantsiboa, o ne a itsi gore
monna le mosadi ba dirile eng, mme ba
supana ka menwana. Modimo a
rogakana noga, mosadi ene a
mo raya gore o tla belega
bana botlhoko.



Atame ka gore o leofile,
masimo a hutsitswe ka
ntlha ya gago. A tla go
tlhogela mitlwa le ngwang;
o tla ja dijo ka mofufutso
wa sefatlhego sa gago.




Modimo a ntsha
Atame le Efa mo
tshimong ya
Etene ka gore
baleofile,
ba kgaogana
le Modimo!





Modimo a dira tshaka ya
molelo go ba ntshetsa
kwa ntle. Modimo a ba
direla di aparo.

Modimo
o tsere
matlalo kae?




Atame o ne a itsi Efa, mosadi wa gagwe; ke fa a nna moimana, a belega ngwana wa ntlha e le Kaine e leng molemi. Ngwana wa bobedi, Abele e leng modisa.

Tsatsi lengwe Kaine a tlišetsa Modimo merogo jaaka mpho. Abele a tlišetsa Modimo nku e e nonofileng jaaka

mpho. Modimo a itumelela mpho ya ga Abele.




Modimo ga a ka a itumelela
mpho ya ka Kaine. Kaine a
galefa thata. Modimo a re
ga o sa dire se se siameng,
ga o kitla o amogelwa.



Bogale jwa Kain ba gola thata,
nako e engwe mo tshimong,
Kain a bolaya Abele.



Modimo a bua le Kaine. O kae
Abele monnawe? Ga ke itse,
a fetola maka Kaine. Ga ke
motlhokomedi wa monnawe?
Modimo a hutsa Kaine.



Kaine a tswa a tsamaya mo go bogoneng jwa Modimo. A nyala Ngwana wa Atame le Efa. Ba nna le lelapa. Ditlogolwana tsa Kaine dia tlala naga yotlhe.



Mo nakong eo, lelapa lwa Atame le
Efa lwa golela ka bonako. Batho ba
phela nako e e telele mo lefatsheng
go sa tshwane le malatsi ana.



Ga belegwa morwa wa gagwe Sethe, Efa are, Modimo o mphile ngwana yo mongwe boemong jwa Abele. Sethe e ne e le monna yo a ratang Modimo, a phela di ngwaga di le 912. A nna le bana ba bangwe.



Mo lefatsheng, batho ba
tlala ebile ba tlala ka go dira
bosula. Modimo a akanya go
senya lefatshe lotlhe.



... diphologolo tsothe le
dinonyane. Modimo a ikotlaya
gore, goreng a dirile motho.
Monna a le mongwe a kgatlha
Modimo ...



Monna o na, e ne e le Noa.
Wa losika lwa ga Sethe, Noa
e ne e le monna yo o siameng,
a se na molato. A
tsamaya le
modimo.



O ne a ruta barwa ba gwe
ba le bararo go obamela
Modimo. Modimo a
akanya go dirisa Noa
ka tsela e e
makatsang!



Go sa utlwing ga batho

Polelo gotswa mo lefokong la Modimo, Baibele,
e fitlheletswe mo

Genesi 3-6


"Botseno jwa mafoko a gogo bo fa lesadi."
Pesalome 119:130



Bo khutlo



2



60



Baibele e re bolelela ka Modimo o
montle o re direleng ebile o batla gore re moitse.

Modimo wa itsi gore re dirile dilo tse disasiamang, tseo a
dibitsang sebe. Kotlo ya sebe ke lesa, Modimo o go rata thata,
o rometse morwa wa gagwe a le esi fela, Jesu, gore swela
sefapanong ka ntlha ya dibe tsa gago. Jesu a phela gape a ya
gae legodimong! Fa o dumela mo morena Jesu, o mokopa gore a
go itshwarele dibe tsago, o tla e tsa jalo a phele mo go wena,
o tla phela le ena go ya bosakhutleng.

Ga o dumela gore se ke nnete, bua se go modimo:
Morena Jesu, ke a dumela gore o Modimo, wa nna motho o
swetseng dibe tsa rona, jaanong o phela gape. Ke kopa o tsene
mo bophelong jwame, o intshwarele dibe tsame, gore ke tle ke
nne le bophelo jo boshwa, tsatsi le lengwe ke nne le wena go
ya bosakhutlheng. Nthuse ke go obamele, kotle ke go
phelele jaaka ngwana wa gago. Amen!

Bala Baibele, o bua le Modimo tsatsi le letsatsi! Johane 3:16

